

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama u BiH, („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke za kontinuiranu nabavku svježeg mesa i mesnih prerađevina za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 09-1405-10-3/15 od 28.12.2015. godine i Okvirnog sporazuma broj: 09-1405-11-3-1/15 od 15.01.2016.godine, ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo**, registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/I-2260/97 od 15.08.1997.god. i Općinskog suda u Sarajevu Rješ. Br. 065-0-Reg-07-000174 od 25.06.2007.god., identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktor Ismet Skoko, mr.sci.ecc. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

2. **„AKOVA IMPEX“ d.o.o.**, ul. Mostarsko raskršće bb, Hadžići, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu (matični broj subjekta upisa 65-01-0376-11, stari broj 1-5390), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200450860003, identifikacijski broj obveznika PDV 200450860003, koga zastupa Direktor/ica IZETA DŽATIĆ HADŽIMEJLIĆ (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 15.01.2018.godine, u Sarajevu, zaključuju:

## UGOVOR O NABAVCI MESNIH PRERAĐEVINA

### Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornog organa kontinuirano snadbijevati **mesnim prerađevinama**, u skladu sa potrebama iskazanim u Specifikaciji i zahtjevima iz Tenderske dokumentacije broj: 09-1405-1/14. od 19.11.2015. godine, te uvjetima preciziranim Ponudom Dobavljača broj: 280/15 od 09.12.2015.godine, a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

### Član 2.

Ukupna maksimalna vrijednost ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **23.890,00 KM** odnosno sa uključenim PDV-om iznosi **27.951,30 KM**.

Maksimalna vrijednost ovog Ugovora bazirana je na maksimalnoj okvirnoj godišnjoj količini roba iz predmetne nabavke, koja se planira nabaviti u ugovorenom periodu.

Ukupna količina i ukupna vrijednost ugovora za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke prema tenderskoj Specifikaciji i svojim potrebama.

### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora, jedinične cijene robe precizirane u Ponudi Dobavljača, neće mijenjati.

U slučaju značajnijih promjena na tržištu, koje utiču na cijene robe koja je predmet nabavke, što podrazumijeva više ili niže cijene u odnosu na cijene precizirane Ponudom dobavljača, ugovorne strane zadržavaju pravo da pismenom obaviješću otkazu ovaj Ugovor.

### Član 4.

Dobavljač garantuje Ugovornom organu da u poslovanju sa hranom provodi redovan sistem kontrole sigurnosti hrane prema načelima HACCP-a, odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“ br. 50/04), odredbama Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“ br. 4/13), odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/12 i 28/14) i odredbama Pravilnika o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa („Službeni glasnik BiH“ br. 82/13), da ispunjava propisane veterinarsko-zdravstvene uvjete za objekat, opremu i vozila namijenjena za proizvodnju, skladištenje, čuvanje i distribuciju proizvoda iz predmetne nabavke u skladu sa Pravilnikom o higijeni hrane, te da vrši redovnu dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju objekata, opreme i vozila.

Dobavljač garantuje zdravstvenu ispravnost, kao i odgovarajući kvalitet isporučenih roba, koje su predmet nabavke (čl. 29.stav 3. Zakona o hrani).

### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne u pogledu uvjeta koje Dobavljač mora poštovati prilikom isporuke robe:

- a) Dokumentacija – Svaka osoba koja sudjeluje u istovaru hrane mora kod sebe imati sanitarnu knjižicu koju na traženje odgovorne osobe za prijem hrane, mora dati na uvid;
- b) Prevozna sredstva – Vozilo kojim se vrši prevoz i isporuka robe iz predmetne nabavke mora udovoljavati propisanim higijensko-sanitarnim uslovima, mora se vršiti redovna dezinfekcija, mora biti uvijek čisto;
- c) Hrana koja je predmet nabavke – Hrana mora biti u propisanoj i adekvatnoj namjenskoj ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj). Deklaracija mora biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH. Ukoliko postoji kategorizacija i/ili klasa proizvoda iz predmetne nabavke prema kvaliteti, ista mora biti naznačena na deklaraciji.

### Član 6.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju isporuke robe neodgovarajućeg kvaliteta ili neodgovarajuće količine ili isporuke u higijenski neurednim vozilima ili ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj), izvrši povrat iste i da zahtijeva isporuku robe sa deklaracijom, odnosno isporuku odgovarajuće robe po kvalitetu ili količini, odnosno isporuku u higijenski urednim vozilima ili ambalaži.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1.ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će najkasnije u roku od 2 sata otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti potrebnu robu.

U slučaju da Ugovorni organ na bilo koji način sazna da Dobavljač krši odredbe iz člana 6. i 7. Okvirnog sporazuma zadržava pravo da Okvirni sporazum i ovaj Ugovor raskine, uz prethodno pismeno upozorenje Dobavljaču na mogućnost raskida, uz navedenje razloga za raskid.

#### Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da se u toku trajanja ovog Ugovora, prema ukazanim potrebama Ugovornog organa, može izvršiti nabavka roba koje nisu navedene u specifikaciji Ugovornog organa i Ponudi Dobavljača, koji čine sastavni dio Okvirnog sporazuma i ovog Ugovora, o čemu bi se ugovorne strane prethodno usaglasile.

Prijedlog za promjenu količine i vrste robe koju je potrebno nabaviti, Ugovorni organ je obavezan dostaviti Dobavljaču u pismenoj formi, radi postizanja saglasnosti o cijenama istih. Po dostavljenom prijedlogu Dobavljač je obavezan izjasniti se o mogućnostima isporuke i prijedlogu cijena u roku od 2 dana.

Ne postizanje dogovora u vezi sa eventualnim promjenama vrste i količine robe i cijena istih, predstavlja osnov za raskid Okvirnog sporazuma i ovog Ugovora.

#### Član 8.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati kontinuirano, na osnovu pojedinačnih narudžbi, u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Ugovorne strane su saglasne da se narudžba robe koja je predmet Ugovora, vrši u dogovoru sa licem odgovornim za nabavke, putem telefona ili putem faksiranja narudžbenice.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač isporuku robe vrši vlastitim vozilima, na adresu Ugovornog organa, ulica Aleja Bosne srebrene br.7., te da se prilikom isporuke i prijema robe izvrši zajednički pregled robe.

Krajnji rok za isporuku robe po narudžbi je na redni dan po narudžbi, do 10:00 sati ujutro, a za slučaj hitne potrebe, Dobavljač je dužan robu isporučiti odmah po narudžbi.

#### Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač fakture za plaćanje ispostavlja do 30-og u mjesecu za svu robu isporučenu u toku mjeseca, a na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnic) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je roba preuzeta.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje za isporučenu robu vršiti u roku od 61 (šezdesetijedan) dan od dana prijema fakture, na transakcijski račun Dobavljača broj: 1860001044990045 otvoren kod Ziraat Bank dd.

Plaćanje robe po ovom Ugovoru vršit će se u konvertibilnim markama.

#### Član 10.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu u iznosu od 2% od vrijednosti konkretne nabavke sa kojom se zakasnilo.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 5% od vrijednosti konkretne nabavke koja nije izvršena.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom neizvršenju ili kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 1. i 2. ovog člana.

Pored prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju ponovljenog kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine.

#### Član 11.

Svi uslovi iz tenderske dokumentacije broj: 09-1405-1/15 od 19.11.2015.godine i ponude Dobavljača broj: 280/15 od 09.12.2015.godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

#### Član 12.

U svrhu izvršenja ovog Ugovora Dobavljač nema pravo zapošljavati lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili koja su učestvovala u svojstvu predsjednika ili člana komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

#### Član 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja obadvije ugovorne strane.

#### Član 14.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

#### Član 15.

Ugovorne strane mogu ovaj Ugovor raskinuti i prije njegovog isteka, ukoliko se neka od ugovornih strana ne bude pridržavala njegovih odredaba, uz prethodno izmirenje svih obaveza nastalih po osnovu ovog Ugovora.

#### Član 16.

Otkazni rok po ovom Ugovoru je 30 dana, od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Ugovora, a po isteku ovog roka, Ugovor se smatra raskinutim.

#### Član 17.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 18.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

DOBAVLJAČ:

UGOVORNI ORGAN:

Broj: \_\_\_\_\_

302/18

Broj: 09-1405-11-3-1-3/15

Sarajevo, \_\_\_\_\_

25.01.2018

Sarajevo, 15.01.2018.godine



\_\_\_\_\_  
KANTON SARAJEVO  
KANTONSKI URED  
SARAJEVO